

# KULTURA I MEĐUNACIONALNI ODNOŠI

INTERPRETACIJA JEDNOG MOGUĆEG ASPEKTA

Kad historija povezuje difuzno rasutu kulturnu tradiciju neke mnogonacionalne drusvene zajednice u jednu smislenu cjelinu, onda nacela dialektičkog umnogoslovnog moraju da budu na djelu; makoliko se, naime na prvi pogled pojavljivala u neumstvenom obliku, prošlost nikada nije bila lišena smisla koji je na već umrtiljeno vrijeme djevojački poput materijalne snage i, proizlazeći iz osnovnih društvenih odnosa epohe, definirao njenu fisionomiju i duh, i na taj je način razgranicavao prema svim ostalim povjesnim razdobljima. Smisao o kom je riječ, nipošto nije morao biti uman; kad se o njemu govorovi, misli se na jednostavnu činjenicu da je odredena epoha, razgranicujući svoje mogućnosti, zakonito morale da bude onakva kakvom se izgradila u procesu rezaranja prethodnih društvenih oblika i da je prema tome nužno ostajala ograničenom u odnosu na totalitet mogućnosti društva. U tom historijskom kontinuumu dialektike negativiteta dolazila je do svijesti ljudi i do vlastitog važenja kroz neprestano transcendiranje postojećih stanja kao negativnih u smislu njihove parcialnosti i ne-ovarivanja onih mogućnosti što su u njima bile realno prisutne, ali ih je ugnjetajuće snage već zbilje potiskivali i suzbijala. Zato su, prema Marxu, svi razvijeni društveni oblici, ako se izuzmu povremeni nastupi reakcije i društvene stanja koja Max Honkheimer naziva opštím pomračenjem, bili ujedno i bogatiji i napredniji; načela slobode i humanizma, u kojima je Hegel vitalno osmislio svjeđivanje svijeta njegovom imanentnom sustinom, preko njih su sve više izbijala na vidjelo dana i postajala zbiljska da bi sa gradanskim društvom doživjela svoju formalnu kulminaciju. Za razaranjem institucionalnih okvira određene epohе išla je i destrukcija njenog smisla koji će samim aktom transcendencije ostati otada prezivadi u konzerviranju duh minulog vremena, s relativnim i ograničenim historijskim važenjem.

Ovaj dialektički okvir istraživanja potpuno je primjenjiv i na razmatranje kulture i međunarodnih odnosa kod nas. Kulturna jednog naroda ne radi se u mističnom medijumu „narodne duše“, „principa sudsine“, „božanskog određenja“ i sl. Što su misili romantičari najrazličitijih vrsta, niti se razvija kroz potpunu autonomiju duha, kako to ponekad zamisljavaju subjektivisti i interministi. Ona je, po svojoj prirodi, jedan od og-

ranaka totaliteta društvenog bića i njeno ephalno značenje moguće je shvatiti samo kroz interakciju sa ostalim ogranicima; u tome smislu je kultura, po jednom Engelsovom izrazu, duhovni pokazatelj prilika svog vremena i neodvojiva je od njegova opštih tendencijskih, mada ne u smislu već vulgarizirane teorije odraza i mehanički interpretiranog odnosa baze i nadgradnje. Ona u stvari djejstvuje u mnoštu društvene formacija za koju je sudbinski vezana, te se ni u kom slučaju ne može posmatrati odvojeno od njene historijske situacije.

U tome je smislu u najvećem dijelu marksističke tradicije primjetno oštvo razgranicavanje pojmove gradske i proleterske kulture. Kada se odbace neko pojednostavljava ekonomistička shvatanja o njihovom odnosu koja su ponekad bila obični instrument političkog pragmatizma ili su padala na nivo političkog kavčenja, religijske gradske i proleterske kulture u našem specifičnom historijskom kontekstu, i u najopštijim crtama, izgleda ovako:

Pojava gradske kulture koicida kod nas s bujnjem nacionalne svijesti i jačanjem nacionalnog osjećanja, ili pak s nacionalnim oslobađanjem. Taj proces poprima svoje povijesno značenje već u prvoj polovici devetnaestog vijeka i s približnom tačkom, koja je u ovakvim slučajevima veoma relativna, u Sloveniji mu se početak može dovesti u vezu s pojmom Moderne, u Hrvatskoj s Ilirskim pokretem, u Srbiji s prosvjetiteljskim nastojanjima Dositija Obradovića itd. Ideja nacionalizma, koja se posudova probija ka sadržaju vremena, ima pozitivno i emancipatorsko značenje a mlađi gradske klase objedinjuje u sebi revolucionarnu nastojanje društva i pojavljuje se, u duhu jedne marksističke definicije, u onom historijskom trenutku kad se „stapa s društvenim uopšte, kad se zamjenjuje s njim i kada je društvo priznaje i osjeća kao svog opštег predstavnika, kad su njeni zahtjevi i prava uistina prava i zahtjevi samog društva, kad je ona stvarno glava i srce društva“. Po svom objektivnom položaju ona je bila jedina društvena grupa koja je mogla da našenacije približi evropskom historijskom nivou i da otvori onaj ho-

rizont slobode koji je u evropskim društvima već uglavnom bio razotkriven nakon buržoazkih revolucija. Gradska klasa je u tim uslovima nužno morala imati intenciju spram totaliteta — da društvo prožne idejama koje su dinamične biti epohe i da u vidu nacionalnog oslobađanja sproveđe njegovu političku emancipaciju. Nacionalizam, kao način razgranicenja prema raznim stranim okupatorima, bio je najpogodniji medijum tog totaliteta, te je u tom svojstvu zahvalio sva područja društvenog života i stvorio uslove za rada jednog novog epohalnog smisla; time je ujedno bio određen i sadržaj gradske kulture ovog perioda koja postaje nacionalna i istovremeno se otvara raznim duhovnim uticajima tadašnjeg buržoaskega svijeta.

Meditum, kad u drugoj polovici devetnaestog vijeka industrijska revolucionari i kod nas način proizvodnje i dinamikom odnosa rada i kapitala neovještavaju sive one burne društvene gukove koji su na Zapadu već bili otpočeli, gradska klasa nije ni ovdje uspjela izbjegi svjetsko-historijskoj sudbini buržoazije. Nakon što su novi društveni odnosi do temelja razorili totalitet poretki koji je bio testiran i polarizirali ga na dvije neprijateljske suprotstavljene klase, buržoazija je prestala da bude opštii reprezentant društva i transformirala se u njegovu zasebnu stranu koja će otada sve socijalne sadržaje svesti samo na njihova parcialna značenja, tj. posmatrati ih u relaciji s svojim klasičnim interesom. Ako je dialektika negativiteta do tog vremena bila podudarna s njenim historijskim razvojem, sada joj postaje njen vlastiti grobar jer neuobičajeno teži daljim prodorima u povijest i ostvarivanje cijeline mogućnosti društva dok buržoazija ostaje na „sporednom kolosejku“ i zavoljava se postojecim kao jedinstvenim pozitivim i mogućim. Upravo zato što čitavo historijsko kretanje ukazuje na relativnost i isključivo historijsko značenje njene egzistencije, gradska klasa nastoji do postopeču zbilju apsolutizirati i da onemogući njenje dalje transcendiranje. Ali, koji je najbolji način bio za ostvarivanje tog cilja?

Budućnost, u čijoj je dimenziji je dialektika negativiteta kaštrirana vremena, ima pozitivno i emocijatorsko značenje a mlađi gradske klase objedinjuje u sebi revolucionarnu nastojanje društva i pojavljuje se, u duhu jedne marksističke definicije, u onom historijskom trenutku kad se „stapa s društvenim uopšte, kad se zamjenjuje s njim i kada je društvo priznaje i osjeća kao svog opštег predstavnika, kad su njeni zahtjevi i prava uistina prava i zahtjevi samog društva, kad je ona stvarno glava i srce društva“. Po svom objektivnom položaju ona je bila jedina društvena grupa koja je mogla da našenacije približi evropskom historijskom nivou i da otvori onaj ho-

riizont slobode koji je u evropskim društvima već uglavnom bio razotkriven nakon buržoazkih revolucija. Gradska klasa je u tim uslovima nužno morala imati intenciju spram totaliteta — da društvo prožne idejama koje su dinamične biti epohe i da u vidu nacionalnog oslobađanja sproveđe njegovu političku emancipaciju. Nacionalizam, kao način razgranicenja prema raznim stranim okupatorima, bio je najpogodniji medijum tog totaliteta, te je u tom svojstvu zahvalio sva područja društvenog života i stvorio uslove za rada jednog novog epohalnog smisla; time je ujedno bio određen i sadržaj gradske kulture ovog perioda koja postaje nacionalna i istovremeno se otvara raznim duhovnim uticajima tadašnjeg buržoaskega svijeta.

Tako je ideja nacionalizma došla u sukob sa povijesnim rečeritom onda kad je nova društvena snaga — proletarijat — i kod nas došao sa samovisnjem i ovoj stvarnoj oslobodilačkoj misiji i kad je, već po prirodi svog kosmopolitskog bića, otvorio integracione procese koji su ukazivali na naciju kao u suštini previdenu, mada još uvijek neophodnu historijsku kategoriju. Zato je u proleterskoj viziji svijeta moralno biti destabilizirano svako metafizičiranje i mitologiziranje prošlosti i omogućeno njenje sagledavanje u realnom svijetu njene ograničenosti i relativnog važenja.

To je razlog da se naše kulturno nasleđe pokazuje danas u

dva bitno različita oblika — kao nacionalno i kao nacionalističko. Ovo prvo ostvarilo je mogućnosti svoje epohe i ostalo u njenim granicama, realizirajući progresivne ideje svoga vremena; ono drugo, međutim, pokušalo je da se zatvori u okviru jednog prolaznog povijesnog sklopa i da njegovu ekskluzivnost i netrpeljivost prenese i u nove društvene oblike koji su bitno kosmopolitski i stoga negativno disponibilni prema svim potkušnjima da se parcijalni oblici društvene opstojnosti konzerviraju kao vječni i neprolazni.

Ovu fundamentalnu činjenicu treba imati u vidu kad se kod nas danas raspravlja o kulturi i međunarodnim odnosima. Taj razgovor prije svega prepostavlja markističku ocjenu našeg kulturnog nastjeda. Ta ocjena nipošto ne znači dogmatičko-sektarski odnos prema prošlosti, kav je primjer svojstven tzv. „kulturnoj revoluciji“ u NR Kini; njenja mogućnost otkriva se u postulatu da se iz tog nastjeda razuci ono što je bilo noseno idejama humanizma i težnjom da se u postojecem na kom slučaju ne sagledava jedini oblik uma, od onog što je nastojalo da odredenom aktuelnost hipostazira u mat i dogmat i da onda nadredi kao jedini kriterij sveće moguce zbilje. Tek u tim uslovima posebne nacionalne kulturne tradicije mogu doista postati međunarodne, to jest jugoslovenske a da se u jednom trenutku ne vrši nastjadje nad prošlošću. U uslovima kad se obrisi opštje jugoslovenske kulture nazaru uglavnom samo kroz proleterski internacionalizam, to je jediniracionalna načina da se dialektičkom metodom ono što je bilo umstveno u prošlosti sačuva i preširi u okvirima novog društvenog porekla, kako bi odumirjane nacije, kao dugoročni program proleterske revolucije i kav put ka uspostavljanju totalne i nepodijeljene ljudske ljestnosti, bio što bezbojniji i uspiješniji u smislu jednog ostvarenog humanizma.

Fuad MUHIC

Mark-Engels: „Rani radovi, Zadarski skup, 1920.“ Ovaj rad je u pomenutom tekstu, istina, odnos na njegova očekivanja i pogledi akcije njemačkog proletarijata koja je trebala da uslijedi upravo u tijekom godinama prije krajine prve polovice XIX vijeka. Međutim, u duhu čitavog Marxovog izlaganja, očito je da se ova definicija može primjeniti na sve društvene grupe, ali i objektivno predočiti u današnjem historijskom tranzaktu u kav da se njene težnje nužno potstjećaju sa težnjama čitavog društva.

## SADAŠNJA SITUACIJA KULTURE

Slijedeći najnovije analize nekih autora (ponešto V. Sutlića od naših i H. Markuse od stranih), može se zaključiti da kultura kod nas poprima, gledano u jednoj bliskoj perspektivi, ulogu koju već imao u visokorazvijenim zemljama. Ta se uloga i iz nje položaj kulture može ukratko skiscirati ovako:

Kultura (književnost, umjetnost, nauka, filozofija) kao izlazni dio dimenzija humanuma (poetiske, interpersonalne, estetske, metafizičke etc. vrijednosti) je neprevodenljiv i možda prenevremenog vrednovog uzbudju, kao tzv. nematerijalna proizvodnja te kav nešto što je potrebno za neproduktivnu potrošnju postaje dio produktivne potrošnje.

Stvari oko kulture se utoliko komplikiraju što i sam proizvodni proces postaje složeniji, što se konkretan rad komplikuje i postaje „apstraktan“. Zahvaljujući „svestranu“ obrazovanju radniku te je obrazovanje najčešće gledanje forme uvlaka kulture u proizvodnji proces. Neoperacionalni karakter tradicionalne kulture na kome se temelji opozicioni stav kulture prema realnosti, premješta se u personalni i emotivni medij i tako postaje afirmativan. Pod udarom ovog prevedenja stope i „ovostrani“ i „onostvari“ sadržaji kulture. Već odavno prirodne nauke, sada u liku svih primjenjenih verzija (bilježiviranjam) društvene nauke, filozofija u formi positivizma svake vrste, te sve više i umjetnost postaju

usmjerenje na sliku i priliku kapitala, postaju sredstvo za prisvajanje viške vrijednosti. Time se dovršava davno započeti proces unutar gradanskog društva, (kod nas možda tek počinje): sve ljudske snage postaju produktivne snage kapitala.

Kultura u ovoj funkciji poprima kardinalnu ulogu; budući da je za nju „rezervisano“ područje s onu stranu „carstva nužnosti“, kultura „carstvo slobode“ pretvara u manipulativni preparat za ekspanziju, procesa proizvodnje kapitala, o čemu svjedoče broj-

ne analize stanja koje nastaje iz olakog asimiliranja rada i odmora. Po ovoj svojoj funkciji kultura se pružanja vladavini onoga što jest nad onim što treba i može da bude, i uključuje se u proces opsluživanja privrede.

Da ova slika nije pulni opis, „bez veze sa našom stvarnošću“ počinjući sve tešći zahtjevi da se fašutne „vrijednosti“ doveđu u „ravnopravan“ položaj sa ostalim robovima.

Pošto je faktički socijalizam propatio (ili još nije stigao da se uradi) da kaže u pojmovima soci-

jalističkog umna čovjeku istinu o njegovoj prirodi i njegovoj sudbinu kako u teorijsko-praktičnom tako i u praktično-teorijskom smislu, i pošto mu i ne pada na pamet, bar u sadašnjoj fazi, da fundamentalne poradi na izlaženju novih likova zadovoljavanju prirodnih potrebi i uopšte egzistencije, to se ne samo željno ukidaju oprecnosti između duhovnih potencija i manuelnih, da se u smislu inauguiranja specifičnog socijalističkog načina proizvodnje, u smislu nastanka socijalizma kao samosvojne konfiguracije potreba i proizvodnje, u smislu vratnjanja na iskonsko prvobitno duhovno bivstvo, u odnosu prema svemu što jest, nego i eventualni napor u mediju kulture radi stvaranje mentalnog prostora i spremnosti za takav obrat, pokazujući kao utopičan. Jer kakvog smisla imaju sve priče o „slobodnom razvitku svakog pojedince“ i razvijati kreativnih individualnih potencija, o tome kako bi rad trebalj učiniti prviom ljudskom potrebotom, o romanđansim Markovim očekivanjima da će svaki ljudi pisati pjesme, ili kritikovati, ili slikati etc., kad je realno razvitan udario drugaćim pravcem.


Dilema oko konstituisanja „socijalističkog čovjeka“: da li najveća jednakost i oslobođenje bojketa preko najveće organizacije ili preko razaranja organizacije i direktnog prelaza na praktično određivanje fundamentalnih ljud-

sich potreba riješena je u korist prve solucije. Time je socijalizam izgleda ponjera na kolosijek sa koga će sto se tice mogućnosti konstituisanja socijalističkog čovjeka da dijeli sudbinu visokorazvijenih kapitalističkih zemalja.

Sve do sada je tako kultura imala jednu šansu da se u okviru istraživanja na razvojenostu duhovnih i manuelnih potencija, bojiti za pravo na uzajamno djelovanje, da bude momenat suđevališta, da vrši humanističke korekcije i da primoponači otko bolje funkcionišanje preko stabiliziranog ovoga svijeta kakav on jest. Teko je napr. šansa književnosti misli u temelju što bi ona, uz pretpostavku realne demokratije, mogla da obezbijedi prirodnu selekciju ljudskog kadra neophodnog za vršenje kontrolnih funkcija i da dočne odluku od najvitalnijeg interesa po društvo. A to je naminalni uslov za normalno koljenefermenata društvenog organiza-

ziranja. Međutim, zadatak se kulture ne može iscrpiti u ovome. Ona se nikada ne može odreći ambicije da poluša i „nemoguće“, prekorčivanje postojecog. To je njezin sruž. Njen zadatak se produžava na područje čuvanja dimenzije humanuma, makar samo u vlastitom mediju. Izgleda pak da to ona sve nevoljnije čini da se vidi uplašenom pred fakultetom. Nedostatak realnog „antifaktičkog“ življana ide obilato na ruku ovaj bojazni.

Aleksa BUHA



Bogdan Meško — Klar: Otkrivač zvezde